

Padiso

SESOTHO

PUO YA LAPENG

SEHLOPHA SA

1

KOTARA YA 1 & 2





Padiso

SEHLOPHA SA 1 | KOTARA YA 1 & 2

SESOTHO

Dikahare

Kotara ya 1	1
Mookotaba: Re ya sekolong.....	3
Beke ya 1.....	5
Beke ya 2	6
Mookotaba: Malapa a rona	7
Beke ya 3	9
Beke ya 4.....	10
Mookotaba: Re a bala.....	11
Beke ya 5	13
Beke ya 6	19
Mookotaba: Re qoqa dipale.....	25
Beke ya 7	27
Beke ya 8	33
 Kotara ya 2	 39
Mookotaba: Dijo tseo re di jang	40
Beke ya 1.....	42
Beke ya 2	48
Mookotaba: Metswalle ya rona.....	54
Beke ya 3	56
Beke ya 4.....	62
Mookotaba: Re na le maikutlo.....	68
Beke ya 5	70
Beke ya 6	76
Mookotaba: Re etsa saense.....	82
Beke ya 7	84
Beke ya 8	90



KOTARA YA 1



Mookotaba: Re ya sekolong

Ntlafatso ya puo:

Maele

Polelo e kgutshwane ya setso e fanang ka keletso. Hangata maele a kenyelletsa puo ya tshwantshetso jwaloka mokgabopuo.

Phahamisa dikausu

Ho nyolla dikausu ho bolela hore o sebetse ka thata ho feta, ho leka ho fetola dintho kapa ho di etsa di be betere.

Dipale:

Letsatsi la Omphile la pele



Motswalle wa ka wa mangolo, Li Wei



Tlotlontswe

sekolo: Sebaka se nang le matitjhere seo bana le metswalle ya bona ba yang ho sona ho ithuta dintho tse ntjha.

tshohile: Maikutlo ao o bang le ona ha o le maemong a kotsi.

pele: Ho ba qalong ya mola/ho ba ya qalang ntho e itseng.

China: Naha e kgolo kontinenteng ya Asia. E na le batho ba bangata, dipuo le dijo tse fapaneng.

ithuta: Ho sibolla dintho tse ntjha tseo o neng o sa di tsebe kapa o sa kgone ho di etsa.

lengolo: Molaetsa o ngolletsweng motho e mong pampiring.

diaparo tsa sekolo: Diaparo tse ikgethileng tseo o di aparang sekolong kapa ho bontsha hore o setho sa mokgatlo.

mokotla wa mokokotlo: Mokotla o jarwang mokokotlong o kenyang dibuka le ntho tse ding tsa hao.

itokise: Ho itokisetsa ho itseng, jwaloka ho pakela mokotla wa sekolo nako e sa le teng.

Botsa ba lelapa la hao:



Ha o ne o le
Sehlopheng sa 1 ke
eng e neng e fapane?

O ne o rata eng ka
sekolo?





Mookotaba: Re ya sekolong



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo

Mookotaba: Malapa a rona

Ntlafatso ya puo:

Sekapolelo

Polelwana eo mantswe a yona a nang le moelelo o fapaneng le moelelo wa teng wa sebele.

Mme/Mosadi o tshwara thipa ka bohaleng

Hona ho bolela hore, bomme ba ka etsa eng kapa eng hore malapa a bona a dule a bolokehile. Ba ka feta nthong tse utlwisang bohloko ho tshireletsa ba malapa a bona.

Dipale:

Bere e kutwa moriri



Lesea le letjha labo Tseko



Tlotlontswe

lelapa:	Batho ba dulang mmoho, ba hlokomelanang jwaloka, batswadi, dikgaitsemi, boausi, nkgono le ntatemoholo.
mokuto wa moriri:	Ho tlosa kapa ho fokotsa moriri wa hao ka sekere kapa lehare, ho o etsa o be mokgutshwanyane.
ikgethileng:	Ntho e sa tlwaelehang kapa ya bohlokwa, kapa e o thabisang.
kobo:	Mofuta wa lesela le lohilweng ka dihlahiswa tse fapaneng eo batho ba ikapesang yona hore ba futhumale.
mpho:	Ntho eo o efang motho ho mo thabisa, kapa ho keteka letsatsi le ikgethang, jwaloka letsatsi la tswalo.
itlwaetsa:	Ho etsa ntho ka makgetlokgetlo hore e se ke ya ba thata kapa hore o e tsebe hantle.

Tlotlontswe

wa leloko: Motho lapeng leno jwaloka, motswadi, mmangwane, malome kapa ntatemoholo.

amana: Batho ba leloko le le leng ba na le dikamano.

ngwaneso: Ngwaneso kapa kgaitsemi ya ka.

Botsa ba lelapa la hao:



O ne o dula le mang ha
o ne o hola?

Na ho ne ho na le
melao e fapaneng
lapeng leno ha o ne
o le ngwana? Haeba
e ne e le teng e ne e
le efe?





Mookotaba: **Malapa a rona**



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo

Mookotaba: Re a bala

Ntlafatso ya puo:

Selotho

Motswako wa mantswe kapa tsela eo ho bapetsweng ka mantswe ka yona. Hore o tle ka karabo o lokela ho tebisa monahano.

Tshimo ya ka eo ke e lemanang ka matsoho, ha dijo tsa yona di butswitse, ke di kotula ka mahlo.

Lengolo. Ke le ngotse ka matsoho, ha ke qetile ke le bala ka mahlo.

Dipale:

Buka e ntjha ya Bohlale



Mohau o ithuta ho bala



Tlotlontswe

bala:	Ho kgona ho bona mantswe a ngotsweng le ho utlwisisa seo a se bolelang.
leqephe:	Karolo e le nngwe ya pampiri kahara buka.
ntjha:	Ntho eo o qalang ho ba le yona, e so ka e sebediswa kapa e bonwa.
sokola:	Ho thatafallwa ho etsa ntho e itseng kapa ho fumana ntho e thata.
thusa:	Ho etsetsa motho e mong ntho hore e se mo thatafalle/ e be bobebe.
thabile:	Maikutlo a monate ao o bang le ona ha ho na le ntho e ntle/eo o e ratang e tlo etsahala.
hodimo:	Bophahamo kapa ho phahamisa ntho e itseng. Ekaba sebaka, boemo kapa lentswe.
mongodi:	Motho ya ngotseng buka kapa pale.
sehlooho:	Lebitso la pale.

Tlotlontswe

itokise:

Ho itokisetsa ho itseng, jwaloka ho pakela mokotla wa sekolo nako e sa le teng.

Botsa ba lelapa la hao:



Ke dintho dife tseo batho ba baholo ba lokelang ho di bala?

Na ho na le laeaborari haufi eo re ka yang ho yona?





Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa medumo ena:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

k



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

L I A
E k e E
K a L k



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

k k k k k k k
aka



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

k	a
---	---

k	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

kala
Keke



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

l L A
k e E
K a k
a



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

k	e
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

Kele
leka



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:




Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

e



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

K K K K K K K
Kea



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

ekaka

(e) (k) (a) (k) (a)

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

Keke

○ ○ ○ ○

leleka

○ ○ ○ ○ ○ ○





Medumo

Bala mme o hlophise.
Ngola manane ka bukeng ya hao.

l

k

la ke

le ka



Ho fetola medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

e

a

k

l



Temoho ya medumo

Kopollela modumo bukeng ya hao.
Ebe o taka ditshwantsho tse sebedisang modumo ona.

k



Bontsha motswalle ditshwantsho tsa hao.
Na le takile dintho tse tshwanang?



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

k	a
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

lekala

kaekae



Ho fetola medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Kopollela mantswe bukeng ya hao. Qetella lentswe ka leng o sebedisa modumo:

a	e	l	k
---	---	---	---

_ k a

_ e k a

k _ e



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke Keke le Kele.

Keke a leka Kele.

Keke a aka Kele.

Kele a eka Keke.

Keke a aka.

Kele a eka.



Kutlwisiso

Bala potso ena ya lentswe:

Eng?



Fapanyetsana ho botsa potso: O ile a etsa eng?



Ho bala se ngotsweng

Bala mme o hlophise.
Ngola manane ka bukeng ya hao.

l

k

ale	kae
Keke	lala



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Lekala le kae?
Lekala ke lela.
Lekala le lelelele.



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

lekala

l e k a l a

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

lela

o o o o

lelekela

o o o o o o o o



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke lekala.
Lekala le kae?
Lekala ke lela.
Le lelelele.
Ke lekala la ka.



Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa medumo ena:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

i



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

K k l
i E i K
E L l e



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Latela ka monwana:

i

Kopollela bukeng ya hao:

i i i i i i i
ile



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

l	a
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

kila

Kele



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

L a A
i l l
l A i
a



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

a



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

k	e
---	---

l	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:


ikela

lekile



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

I I I I I I I

Ila



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

Kele

(K) (e) (l) (e)

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

ekile

ila



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo



Medumo

Bala mme o hlophise.
Ngola manane ka bukeng ya hao.

l

k

ka

le

ke

la



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo
ena.

Ngola mantswe bukeng ya hao.

k

a

l

e

i



Temoho ya medumo

Kopollela modumo bukeng ya hao.
Ebe o taka ditshwantsho tse sebedisang modumo ona.



i



Bontsha motswalle ditshwantsho tsa hao.
Na le takile dintho tse tshwanang?



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

k	i
---	---

k	a
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

kila

kala



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Kopollela mantswe bukeng ya hao. Qetella lentswe ka leng o sebedisa modumo:

b	k	a	e
---	---	---	---

k _ l a

k a _

e _ i l e



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Kiki a leka.

Kiki a leka Lili.

Kiki a leka le Kele.

Kele a ikela.

Le Lili a ikela.

Kele a ikela kae?



Kutlwisiso

Bala potso ena ya lentswe:

Kae?



Fapanyetsana ho botsa potso: A ikela **kae**?



Ho bala se ngotsweng

Bala mme o hlophise.
Ngola manane ka bukeng ya hao.

l

k

Keke

lala

ila

aka



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke Lili.

Ke a leka.

Ke leka Keke.

Ke lekile Kele.



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

leleka

l e l e k a

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

lelekile

ekeke



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke leleka Kiki.

Ke leleka le Keke.

Ke lelekela kae?

Kaekae.

Kaekae ke kae?

Mookotaba: Re qoqa dipale

Ntlafatso ya puo:

Qotso

Mantswe a bohlokwa a qotsitsweng puong ya motho a itseng. Ha motho a bua ntho e nang le molaetsa o matla o ahang, re ela mantswe a hae hloko, e le hore re ka a pheta.

"Kaofela re bapheti ba dipale" ka Jimmy Neil Smith

Qotso ena e bolela hore bohle re bapheti ba dipale. Re pheta dipale tsa maphelo a rona, ebile re arolelana dipale tse fetiseditsweng ho rona ke baholoholo ba rona. Dipale di re thusa hore re dule re hokahane le batho beo re phelang le bona.

Dipale:

Bete ya tonanahadi



Hobaneng ha llama e dula hodimo



Tlotlontswe

tonanahadi:	Ntho e kgolo ka mokgwa o sa tlwaelehang.
bete:	Moroho o tshitjha, o mmala o bofubedu bo lefifi o holang ka tlasa mobu.
hanella:	Ha ntho e sa batle ho sisinyeha kapa ho tswa moo e leng teng, kapa mohlala ke ha sebakadiswa se hanelletse ka sebakeng se senyenyane.
llama:	Phoofolo e fumanehang Amerika Borwa eo batho ba e sebedisang ho jara dintho, e boya bo bonolo.
Amerika Borwa:	Kontinente e kgolo ka mose ho lewatele, ho bapa le Afrika, e nang le dinaha tse ngata, meru, le dithaba.
hodimo:	Sebaka se phahameng ho tloha fatshe.
mamela:	Ho mamela motho ya buang ka hloko.

Tlotlontswe

**ho pheta
pale:**

Ho qoqela dipale hodimo hore batho ba bang ba utlwe.

**Pale ya
boiqapelo:**


Dipale tseo e seng tsa nnete, tse sa etsahalang. Ke dipale tse iqapetsweng.

Botsa ba lelapa la hao:



Ke mang ya neng a o phethela dipale ha o ne o le monyenyanane?

Pale eo o neng o e rata ka ho fetisisa ke efe? Na o ka mphethela yona?





Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa medumo ena:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

b



Medumo

Fana sebaka ho bala medumo:

b B L
i a A
l L b l



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

b b b b b b b
aba



Ho ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

b	a
---	---

b	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

baka
beke



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

E e B
k b A
K A k
a



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

I



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

baba

(b) (a) (b) (a)

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

bale

bela



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

I	e
---	---

b	a
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

leba

bala



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang


Latela ka monwana:

B

Kopollela bukeng ya hao:

B B B B B B B

Baka



Mookotaba: Re qoqa dipale



Medumo

Bala mme o hlophise.
Ngola mananeo ka bukeng ya hao.

b

l

be

le

ba

la



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo
ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

b

k

e

i

a

l



Temoho ya medumo

Kopollela modumo bukeng ya hao.
Ebe o taka ditshwantsho tse sebedisang modumo ona.

b



Bontsha motswalle ditshwantsho tsa hao.
Na le takile dintho tse tshwanang?



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

l	e
---	---

b	a
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

lebile

bakela



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Kopollela mantswe bukeng ya hao. Qetella lentswe ka leng o sebedisa modumo:

b	a	l	e
---	---	---	---

_ b a

_ e b a

_ b e l a



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke Bebe.

Ke Bibi.

Bebe le Bibi ba kae?

Bebe le Bibi ke bale.

Ekaba ba lebile kae?

Ekaka ba lebile Belabela.



Kutlwisiso

Bala potso ena ya lentswe:

Mang?



Fapanyetsana ho botsa potso: Ke mang le **mang?**



Ho bala se ngotsweng

Bala mme o hlophise.
Ngola manane ka bukeng ya hao.

b

k

leka bala

kala leba



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Belabela ke kae?

Ke kaekae.

Bebe a ikela.



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

Belabela

B e l a b e l a

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

balabala

labalabela



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Bebe, Bibi, Bile.

Ba a bala.

Bebe a belaela.

Bibi a balabala.

Bile a labalabela.



Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa medumo ena:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

i



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

B b A
I k K
e i
l a B



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Latela ka monwana:

a b e
k i l



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

k	a
b	a

Kopanya medumo ho bala mantswe:

kala
bela



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

K k E
e L k
L A e
a



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

k



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

k	e
---	---

b	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

kele

beke



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Latela ka monwana:

A B E

K I L



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:


Lala

L a l a

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

lekala

ekile



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo



Medumo

Bala mme o hlophise.
Ngola manane bukeng ya hao.

k

l

la

ke

le

ka



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo
ena.

Ngola mantswe bukeng ya hao.

b

i

k

e

a

l



Temoho ya medumo

Bapala papadi le motswalle.
Sheba hore o ka bitsa mantswe a makae a sebedisang medumo ena.

a

l

e

k

i

b



O bitsitse mantswe a makae bakeng
sa modumo ka mong?



Ho bala se ngotsweng

Kopanya medumo ho bala dinoko:

b	i
---	---

k	e
---	---

Kopanya medumo ho bala mantswe:

Bibele

bakela



Ho fetolela medumo e o e utlwang ho e ngolwang

Kopollela mantswe bukeng ya hao. Qetella lentswe ka leng o sebedisa modumo:

e	a	k	i
---	---	---	---

_ k a b a

l e b a k _

b a _ i



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke Bibi le Bebe.

Bibi le Bebe ba kae?

Bibi le Bebe ke bale.

Ke Lele le Lili.

Lele le Lili ba kae?

Lele le Lili ke bale.



Kutlwisiso

Bala potso ena ya lentswe:

Hobaneng?



Fapanyetsana ho botsa potso:
Hobaneng?



Ho bala se ngotsweng

Bala mme o hlophise.
Ngola manane ka bukeng ya hao.

l

k

ekaka lelala

Keke ale



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke a bala.

Ebile ke a belaela.

Ke belaela Bile.



Ho bala se ngotsweng

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

lelekile

l e l e k i l e

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

lelelele

kaekae



Bokgeleke

Fapanyetsana ho balla hodimo:

Ke bale.

Ke ile ka ba leleka.

Ke ba lelekile.

Ke lelekile Bile.


Ke lelekile Lele.

Ke leleka ba bala.


Ba a labalabela.



Salang hantle!
Tswelang pele ho bala
letsatsi le letsatsi.



KOTARA YA 2



Mookotaba: Dijo tseo re di jang

Ntlafofiso ya puo:

Maele

Polelo e kgutshwane ya setso e fanang ka keletso. Hangata maele a kenyelletsa puo ya tshwantshetso jwaloka mokgabopuo.

Sejo senyane ha se fete molomo.

Dijo le ha di se ngata, kapa mpho e se kgolo, e ntse e le molemo kapa e ananelwa. E feta lefeela. E o ruta ho ba le teboho bakeng sa dintho tse nyenyane kapa thuso. E toboketsa moetlo wa ho arolelana bonyane bo bong le bo bong boo re nang le bona.

Dipale:

Wayde o pheha khari



Lomusa ha a fuwe masimba



Tlotlontswe

khari:	Mofuta wa dijo o nang le moro o dinoko. Hangata o jewa ka reisi.
risepe:	Lenane le mehato e o bolellang kamoo sejo tse itseng se etswang.
setswakwa:	Enngwe ya dijo tseo o di hlohang ha o latela risepe.
phepo:	Ntho e dijong e thusang mmele wa hao o hole o dule o phetse hantle.
Dijo tsa bophelo botle:	Dijo tse thusang mmele wa hao o hole o be matla o phetse hantle, jwaloka ditholwana, meroho le dijothollo.
Dijo tse sa lokelang mmele:	Dijo tseo hangata di nang le tatso e monate empa di ka o kudisa ha o di ja haholo, jwaloka dipompong tse ngata.
ho se rate:	Ha moya wa hao sa utlwisisi/tsamaisane le motho/ntho e itseng.

Tlotlontswe

ho tloha qalong:

Ho etsa ntho ho tloha moo e qalang.

matla:

Matla ao mmele wa hao o nang le ona ho tsamaya, ho nahana, le ho bapala.

Botsa ba lelapa la hao:



Ke dijo dife tseo o di ratang ka ho fetisisa?

Ke dijo dife tseo o sa di rateng?





Medumo

Fanang sebaka sa ho boeletsa mantswe:



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

la	le	ke	ki
----	----	----	----

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

aka ela aba bela

Fapanyetsana ho bala:

Ke baka le Kele.

Keke a ala.

Lele a bala.

Kele a baka.

Lili ala le Keke!

Bebe bala le Lele!

Baka Kele, baka!



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Kopollela bukeng ya hao:

a a a

A A A

l l l

L L L

**Medumo**

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

**Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang**

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

ki	le	ka	eka
----	----	----	-----

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

leka kala kila lela

Fapanyetsana ho bala:

Kele a leka Keke.

Ke Kele.

Ke a aka.

Ke a leka.

Ke aka Keke.

Ke leka Keke.

**Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang**


Kopollela bukeng ya hao:

e e e

E E E

k k k

K K K



Mookotaba: **Dijo tseo re di jang**



Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

be	ka	ba	aba
----	----	----	-----

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

bala baka aka abela

Fapanyetsana ho bala:

Kiki a ba abela.

Ke a aba.

Ke abela Keke.

Ke abela le Bibi.

Ke abela Keke a baka.

Ke abela Bibi a bala.



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Kopollela bukeng ya hao:

i i i

I I I

b b b

B B B



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

A a l
e k E l
i L K b



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.

Ngola mantswe bukeng ya hao.

a	l	e
k	i	b



b-a-l-a



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Sheba hore lentswe le arolwa jwang:

aba

(a) (b) (a)

Taka didikadikwe bukeng ya hao.
Arola o bale mantswe ana:

abile

baba



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Kopollela mantswe bukeng ya hao.
Qetella lentswe ka leng o sebedisa modumo:

b e a i

a b _ l a

_ a k a

l e k _



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fanang sebaka sa ho bala:

Ke Kiki.

Kiki a aka, a baka, a leka.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

le	ba	bi	ka
----	----	----	----

be	la	ki	aka
----	----	----	-----



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

ala	lela	baba
kala	baka	eka
leka	bela	leba



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Ke lekala.

Lekala ke lela.

Ke lekala la Keke.

Ke lekala le lelelele.

Lekala la Keke le lelelele.



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

m



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

M m i
e A b l
L a E



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

m m m m m m m m



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

ma

mi

me

Fapanyetsana ho bala mantswe:

ema

eme

mela

mala

kama

kala



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

m	a	l	e	b	i
B	I	M	A	L	E



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


M M M M M M M

mamela, Meme



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:


Ba bala le Meme.

Ba a bala.

Ba bala le Meme.

Ba bala le Mama.

Ba bala le Mama le Meme.



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

O



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

O o b
a A l E
l k L e



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

O O O O O O O



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

mo

bo

lo

Fapanyetsana ho bala mantswe:

oma

bola

loma

bolo

koma

moma



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

o	m	k	e	l	a
L	A	O	M	K	E



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

O O O O O O O

Obe, mobe



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:

o m

Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Ole o ile le Momo.

Ole o ile.

O ile le Momo.

O ile le Meme.

O ile le Momo kae?

O ile le Meme kae?



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

o	m	k	a
i	b	e	l



o-m-a
b-o-m-o



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Momo o a oma.

Momo o oma Meme.

O oma ka lekala.


O oma Meme ka lekala.

O oma Meme ka lekala lela.

Lekala le lelelele.



Kutlwisiso



Ngola lentswe le tsamaisanang
le setshwantsho.



molomo

Taka setshwantsho se
tsamaisanang le lentswe.

Mookotaba: Metswalle ya rona

Ntlafatso ya puo:

Thothokiso

Sengolwa se sebedisang mantswe a kgethilweng ka hlooko ho fetisa menahano, maikutlo, kapa ditshwantsho. Hangata dithothokiso di sebedisa morethetho, phetapheto le puo e hlalosang.

Setswalle

Motswalle o mosa

Motswalle o lerato

Motswalle o rata nna le wena.

E bua ka semelo sa motswalle. Dintho tseo motswalle wa sebele a lokelang ho ba tsona. E ruta bana hore ba kgethe metswalle ya bona ka hloko.

Dipale:

**Qhobosheane ya
lehlabathe ya Thabo**



**Kgomo le Kgama ya
Amerika**



Tlotlontswe

qhobosheane ya lehlabathe: Qobosheane e nyenyane kapa sebopeho se entsweng ka lehlabathe le mongobo, hangata e ahwa lebopong la lewatle ka matsoho, nkgo le kgarafu.

metsi a lewatle: Metsi a letswai a tswang lewatle.

lediboho la metsi: Mokoti o tletseng metsi o potapotileng qobosheane. O ne o sebediswa ho thibela dira ho kena.

kgama ya Amerika: Phoofolo e kgolo e nang le maoto a matelele le manaka a maholo, e dulang naheng, e ratang ho ja mahlaku le dimela. Ha di fumanehe Afrika Borwa.

sa tlwaelehang: Fapane le seo o hlolang o se bona. Ha e a tlwaeleha.

kgalala: Kgalala ke lentswe le rehwang motho ya tummeng.

Tlotlontswe

- setswalle:** Ha batho ba kgathallana, ba thusana, ba arolelana dintho, mme ba rata ho ba mmoho. Setswalle se matlafala ha batho ba le mosa, ba tshepahala, ebile ba tshwarelana.
- bopelonolo:** Ho etsa botle le ho kgathalla batho ba bang.
- kotsi:** Ntho e etsahalang ntle le maikemisetso. Ha e etswe ka boomo.

Botsa ba lelapa la hao:



Metswalle ya hao ya hlooho ya kgomo ke bo mang?

Ke eng seo o nahanang hore se etsa motho e be motswalle wa makgonthe?





Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

n



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

n m l
N L a B
b M A i



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

n n n n n n n



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

ne

na

no

Fapanyetsana ho bala mantswe:

ona

mona

nona

ena

mena

nama



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

n	m	a	b	i	l
I	L	N	M	A	B



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


N N N N N N N

nale, Nana



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Bana ba bona Nana.

Nana o mane.

O eme mane.

O eme mane le Nene.

Nene o oma Nana.

O oma Nana a eme.



Mookotaba: **Metswalle ya rona**



Medumo

Fapanyetsana sa ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

u



Medumo

Fanang sebaka sa ho bala medumo:

U u n
o L m N
a l o M



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

u u u u u u u



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

mu	ma	lu
----	----	----

Fapanyetsana ho bala mantswe:

ulu	uba	bua
bula	kula	buka



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

u	n	m	o	k	b
K	B	U	N	M	O



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


U U U U U U U

ulu, Una



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

O a bua.

Una o a bua.

O bua le Lulu.

O buela mane.

O buela mane le Lulu.

O bua le Lulu a eme.



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

u	n	o	m
a	l	k	b



b-u-a
b-u-k-a



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Una o bala buka.

Lulu o a bua.

O bua le Una.

Ba buela mane.

Ba bua ka buka.

Una o bala buka.

O bua ka buka a e bala.



Kutlwisiso



Ngola lentswe le tsamaisanang
le setshwantsho.



nale

Taka setshwantsho se
tsamaisanang le lentswe.



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

W



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

W N w
u m k O
σ U M n



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

W W W W W W W



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

we

wa

ne

Fapanyetsana ho bala mantswe:

wena

wane

mawa

nawa

wela

wele



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

w	u	n	o	m	k
M	K	W	U	N	O



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


W W W W W W W

wabo, Weno



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Wena o wele.

Wewe o wele.

O wele mane.

Le wena o wele.

O wele le Wewe.

O wele mane le Wewe.



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

y



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

Y y n
u m w W
U N M o



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

y y y y y y y



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

ya

ye

wa

Fapanyetsana ho bala mantswe:

ye

yena

yane

moya

yoyo

laya



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

y	m	o	n	u	y
U	Y	Y	M	O	N



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


Y Y Y Y Y Y Y

yena, Yona



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Ke na le yona.

Yena ke ya ka.

Ke na le yona.

Ya Yeye e kae?

Ya Yeye ke yane.



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

y	o	n	a
m	w	b	e



e-y-a
y-e-n-a



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Eya le yona yena.

Ke yena yeo.

O ne a na le Yeye.

Yeye o ne a le kae?

Yeye o ne a le mane.

O ne a na le Yeye mane.



Kutlwisiso



Ngola lentswe le tsamaisanang
le setshwantsho.



wele

Taka setshwantsho se
tsamaisanang le lentswe.

Mookotaba: Re na le maikutlo

Ntlatfatso ya puo:

Pina

Mantswe a binwang e le mmimo. Hangata dipina di kenyelletsa morethetho, phetapheto, le raeme ho thusa ho fetisa pale kapa ho ntsha maikutlo.

Ha o itseba o thabile, opa matsoho
 Ha o itseba o thabile, opa matsoho
 Ha o itseba o thabile
 O batla ho re bontsha
 Ha o itseba o thabile, opa matsoho

(Fetolela opa matsoho ho: hata ka maoto le hoa Huree!)

Ke tsela e monatjana eo bana ba rutwang ka maikutlo a bona. E kgothaletsa bana ho bontsha kamoo ba ikutlwang ka teng le ho tsamaisa mebele ya bona. Pina ena e binwa ho bontsha lethabo jwaloka ho opa matsoho, ho hata maoto a bona kapa le ho hoa Huree!

Dipale:

Dan o sulafallwa ke beke



Lesedi o ikutlwa a tshwenyehile



Tlotlontswe

kgopuwa: Ha leoto la hao le haka ho hong ebe o wela fatshe.

ho hlajwa ke dihlolong: Ho ikutlwa o sa phutholoha hobane ho na le ntho e etsahetseng.

tlwaelo: Ntho eo o e etsang ka tsela e tshwanang letsatsi le letsatsi.

tshwenyehile: Ho ikutlwa o tshohile kapa o nahana hore ho na le ntho e mpe e ka etsahalang.

ho fehelwa ho supang ho imolloha: Ho kga moya ha o ikutlwa o se o le hantle hobane bothata bo rarollehile.

Tlotlontswe


imollohile:	Ho ikutlwa o na le maikutlo a phodileng, a lethabo hobane ntho e neng e o ngongorehisa e se e lokile.
maikutlo:	Maikutlo ke ka moo o ikutlwang ka teng pelong le mmeleng wa hao.
puo ya mmele:	Seo sefahleho le mmele wa hao o di etsang ho bontsha maikutlo a hao (jwaloka ho bososela kapa ho phutha matsoho).

Botsa ba lelapa la hao:



Ke eng se etsang o ikutlwe o thabile?

Ke eng se etsang o ikutlwe o hloname?





Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

d



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

D N W
d m n U
σ M W u



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

d d d d d d d



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

du

di

ya

Fapanyetsana ho bala mantswe:

dila

dula

duba

duka

duma

madi



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

d	n	u	w	o	m
O	M	D	N	U	W



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


D D D D D D D

dino, Dineo



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:


Dineo o na le Duma.

Bona Dineo.

Dineo o dula kae?

Dineo o dula mane.

O dula mane le Duma.



Mookotaba: **Re na le maikutlo**



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

t



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

T o n
D t d W
w v N u



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

t t t t t t t



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

te

ta

tu

Fapanyetsana ho bala mantswe:

tata

tela

tena

taba

tai

tadi



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

t	d	w	u	n	o
N	O	T	D	W	U



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


T T T T T T T

touta, Tatolo



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Titi o a tola.

Tatolo o tatile.

O tola a tatile.

O tena a tatile.

O a tola, ebile o tena a tatile.



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

t	d	e	w
u	n	a	m



t-a-u

t-a-e



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Titi o tena wena.

Titi o a bala.

O bala ka tau le tadi.

Tau e wele.

Tadi e bua le tau.

Tau le yona e bua le tadi.

Le Tatolo o badile ka tau le tadi.



Kutlwisiso



Ngola lentswe le tsamaisanang
le setshwantsho.



tala

Taka setshwantsho se
tsamaisanang le lentswe.



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

S



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

s u d
s u w W
y t T y



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:

S

Kopollela bukeng ya hao:

S S S S S S S



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

se

su

sa

Fapanyetsana ho bala mantswe:

sesa

sama

sala

soma

sola

sesene



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

s	u	w	y	d	t
D	T	S	U	W	Y



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


S S S S S S S

sua, sesosa



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:


Ke sama mosamo wa Soso.

Sesi o a sesa.

O sesa le Soso.

Sesi o sesa ka mose.

Mose o sosobane.



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

r



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

R S r
w y t T
s Y D d



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:

r

Kopollela bukeng ya hao:

r r r r r r r



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

ru

ra

ro

Fapanyetsana ho bala mantswe:

rera

rora

rona

rua

rerela

rorisa



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

r	m	s	o	t	n
T	N	R	M	S	O



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


R R R R R R R

raka, Roka



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Rui o rata morara.

Rori o na le rona.

O na le moriri o motelele.

Ke rata moriri o motelele.

Ke rata moriri wa Rori o motelele.



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

r	y	u	a
m	o	k	t



r-u-t-a
r-o-k-a



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Re rata morara.

Moruti o rata morara.

O rata morara o motala.

Le rona re rata morara.


Re rata morara o motala.

Mme o ile a rekela moruti morara.

O re moruti o ratile morara oo.



Kutlwisiso



Ngola lentswe le tsamaisanang
le setshwantsho.



morara

Taka setshwantsho se
tsamaisanang le lentswe.

Mookotaba: Re etsa saense

Ntlafatso ya puo:

Qotso

Mantswe a bohlokwa a qotsitsweng puong ya motho a itseng. Ha motho a bua ntho e nang le molaetsa o matla o ahang, re ela mantswe a hae hloko, e le hore re ka a pheta.

“Diteko tsohle tsa Saense ke monyetla wa ho ithuta, le ha di sa atlehe.”

Paige Hudson

Saense ke teko le phoso. Ha se diteko tsohle tse tla hlahisang se lebelletsweng. Tse ding ha di na atleha. Le ha ho le jwalo ho ntse ho na le ho o ithutang hona. Qotso ena e ruta bana hore ba se ke ba nyahama. Ba dule ba na le thahasello nthong tsohle.

Dipale:

Ente ya pele



Teko ya saense ya
Limani



Tlotlontswe

**saense/
thuto tsa
ramahlale:**

Ho ithuta ka lefatshe ka ho shebella, ho botsa dipotso, le ho etsa diteko tsa menahano; hape ke enngwe ya dithuto tsa sekolong.

ente:

Nale e nang le moriana o ikgethang o thusang mmele wa rona ho lwantsha dikokwananahloko tse itseng hore o se kule.

lefu:

Mofuta wa ntho e o tshwereng e etsang hore o kule.

teko:

Ho leka ho tseba ebang monahano e le wa nnete kapa tjhee.

tlaleha:

Ho ngola seo o se bonang kapa o ithutang sona.

phelang:

Batho, diphoofolo le dimela di a phela. Re hloka moya, le metsi ho phela. Re a hola mme re a fetoha.

ramahlale:

Motho ya etsang diketso tsa saense/mahlale.

Tlotlontswe

ho qala: Ho hlahisa ntho e ntjha e neng e le siyo pele.

ho hlokomela: Ho shebisisa ntho hantle le ho elellwa se etsahalang.

Botsa ba lelapa la hao:



Ke dintho dife tseo o
nyakallang ho ithuta ka
tsona?

Ke dipotso dife tseo
o nang le tsona ka
lefatshe?





Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

h



Medumo

Fapanyetsana ho bala medumo:

H d t
s y h R
S T y r



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

h h h h h h h



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

ho	ha	he
----	----	----

Fapanyetsana ho bala mantswe:

hola	hula	haka
heke	hata	hara



Medumo


Fpanyetsana ho bala medumo:

a	d	h	f	r	y
H	F	R	Y	A	D



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


H H H H H H H

hohola, Hadiyo



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fpanyetsana ho bala:

Hula heke re kene.

Heke e hana ho buleha.

E hakile hoko.

Hadiyo o a e hula.

O hula heke hore re kene.



Mookotaba: Re etsa saense



Medumo

Fapanyetsana ho bala modumo:



Temoho ya medumo

Bolella motswalle:



Mantswe a 3
a sebedisang
modumo

f



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

F y d
f h r R
H S y s



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:

f f f f f f f



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Kopanya
medumo:

fula

fuwe

fofa

Fapanyetsana ho bala mantswe:

fela

fana

fata

fofile

fifala

fodile



Medumo


Fapanyetsana ho bala medumo:

f	h	r	s	y	d
Y	D	F	H	R	S



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Latela ka monwana:



Kopollela bukeng ya hao:


F F F F F F F

fina, Fifi



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Fumana mantswe ohle paleng a sebedisang:



Ngola mantswe ana ka bukeng ya hao.



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

Fifi o fodile.

Fifi o fodile maobane.

O ne a fiela lebala.

O ne a fiela ka lefielo la Fumane.

Lefielo la Fumane le bofefo.



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Bopa mantswe o sebedisa medumo ena.
Ngola mantswe bukeng ya hao.

f	e	r	s
y	d	o	a



f-o-f-a

f-e-f-a



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho bala:

E fofa Fifi a re o a e fepa.

Sefofane ke sela.

Se fofela hodimo.

Se fofa se tatile.


Se fofa ho le lefifi.

Se fofa ho na le sefefe.

Sefefe se ka fefola sefofane.



Kutlwisiso



Ngola lentswe le tsamaisanang
le setshwantsho.



sefofane

Taka setshwantsho se
tsamaisanang le lentswe.

**Medumo**

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

**Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang**

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

mo	nu	mu	no
----	----	----	----

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

oma moma nona momona

Fanang sebaka sa ho bala:

Momo o oma Nana.

Meme le Momo ba a bua.

Ba bua ka Fifi.

Fifi o eme pela heke ya bona.

Ekare o leka ho kena.

Ba bona eka o etile.

Heke e hana ho buleha.

**Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang**

Kopollela mantswe bukeng ya hao mme o phethele:

b _ a

e m _

h _ k e

l e k _



Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

we	ya	di	to
----	----	----	----

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

tima wena disa yena

Fapanyetsana ho bala:

Toto o wele le yena.

Toto o a tena.

O a timana.

O tima Titi nama.

O tima le wena nama.

Ke ne ke na le yena.

Ke a mo disa ha ke na le yena.



Ho fetolela se o se utlwanng ho se ngolwanng

Kopollela mantswe bukeng ya hao mme o phethele:

t _ n a n a _ a w _ n a y e n _



Moqoqo wa dipale tsa boiqapelo



Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

ho	se	ra	fi
----	----	----	----

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

aha sera fina rasa

Fapanyetsana ho bala:

Sera se aha se rasa.

Ho a fifala.

Ho fifala ba aha.

Ba aha lebota.

Ba aha lebota le letelele.

Ba lokela ho emisa.

Ba keke ba aha ho le lefifi.



Ho fetolela se o se utlwang ho se ngolwang

Kopollela mantswe bukeng ya hao mme o phethele:

a h _

f i f _ l a

e m _ s a

k _ k e



Medumo

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho tswaka medumo:

ke	ba	le	be
----	----	----	----

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

leka baka beke kala

Fapanyetsana ho bala:

Bana ba a baka.

Banana ba leka ho baka.

Ba leka ho baka dikuku.

Ba leka ho bakela mokete.

Ba leka ho bakela baeti.

Ba leka ho bakela baruti.

Ena ke yona beke ya mokete.



Ho fetolela se o se utlwanng ho se ngolwanng

Kopollela mantswe bukeng ya hao mme o phethele:

l _ k a b a k _ b a _ t i y o n _



Ho fetolela se ngotsweng ho se balwang

Fapanyetsana ho boeletsa mantswe:

eka	aka	alola	ela
-----	-----	-------	-----

bana	bina	yona	baeti
------	------	------	-------

neha	yena	kuku	eka
------	------	------	-----

Fapanyetsana ho bala:

Re baka dikuku.

Lerato o rata morara.

Bona Bobo.

O eme mane.

O eme le Titi le Toto.

Ba bua ka letata.

Letata le a feta.

Le feta le tatile.

Ke letata la Keke.

Keke o fa letata kuku.

O le fa le morara.

Letata le rata kuku le morara.

**Copyright © 2026 National Educational
Collaboration Trust (NECT)**

This work is licensed under a **Creative Commons
Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0
International License (CC BY-NC-ND 4.0)**.

Additional permissions beyond the scope of this license
may be available. For further information, please
contact the publisher at **materials@nect.org.za**.

First edition, 2026



NHLRP | National Home Language Reading Programme “